

Univerzitet u Tuzli

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju

RSP – Registar studijskih programa
Javni modul

Uputstvo za korištenje

SADRŽAJ

1. Namjena aplikacije	2
2. Osnovni izgled i početni meni aplikacije	2
3. Pretraživanje registra	4

1. Namjena aplikacije

Registar studijskih programa je softverska aplikacija izrađena za potrebe svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini sa namjenom da se unificira evidencija o studijskim programima i nastavnim planovima koji se izučavaju na javnim univerzitetima te olakša razmjena informacija o istima i njihova usporedba. Sa druge strane, namjena je da se široj društvenoj zajednici kao i svim zainteresovanim pojedincima, a prvenstveno sadašnjim studentima i svršenim srednjoškolicima-budućim studentima, omogući na jednostavan i lak način da dođu do potrebnih informacija o mogućnostima studiranja.

Aplikaciji se može pristupiti putem linkova postavljenih na web stranici Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli.

2. Osnovni izgled i meni aplikacije

RSP - Register of Study Programmes

Bosanski Engleski Hrvatski Srpski

Pretraživanje registra

RSP Home page

Kriterij pretraživanja Pretraživanje po zadanom kriteriju Nastavni plan

-- Odaberite akademsku godinu -- -- Nastavna godina -- -- Semestar -- -- Tip predmeta -- -- Smjer/Modul --

-- Odaberite fakultet -- -- Dislocirana mjesta izvođenja --

-- Odaberite znanstveno područje --

Q Go Actions

No data found.

Pregled studijskih programa

Skupi sve Raširi sve

- Univerzitet u Tuzli
 - Akademija dramskih umjetnosti
 - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 - Ekonomski fakultet
 - Fakultet elektrotehnike
 - Fakultet za tjelesni odgoj i sport
 - Farmaceutski fakultet
 - Filozofski fakultet
 - Mašinski fakultet
 - Medicinski fakultet
 - Pravni fakultet
 - Prirodno-matematički fakultet
 - Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
 - Tehnološki fakultet

Slika 1. Osnovni izgled i početni meni aplikacije

Osnovni prozor aplikacije podijeljen je na tri funkcionalna dijela – Kriterij pretraživanja, Pregled studijskih programa i Nastavni plan.

The screenshot shows a panel titled "Kriterij pretraživanja" (Search criteria). At the top right, there is a button labeled "Pretraživanje po zadanom kriteriju" (Search by default criteria). Below the title, there are five dropdown menus for selection: "Odaberite akademsku godinu" (Select academic year), "Odaberite fakultet" (Select faculty), "Dislocirana mjesta izvođenja" (Dislocated places of execution), "Odaberite znanstveno područje" (Select scientific field), "Odaberite vrstu studija" (Select type of study), and "Odaberite ciklus studiranja" (Select study cycle). A vertical scrollbar is visible on the right side of the panel.

Slika 2. Kriterij pretraživanja

The screenshot shows a panel titled "Pregled studijskih programa" (Study program overview). At the top right, there are two buttons: "Skupi sve" (Group all) and "Raširi sve" (Expand all). Below these buttons is a tree view of the University of Tuzla. The root node is "Univerzitet u Tuzli", which is expanded to show a list of faculties: Akademija dramskih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutski fakultet, Filozofski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, and Tehnološki fakultet.

Slika 3. Pregled studijskih programa

The screenshot shows a panel titled "Nastavni plan" (Curriculum). It features four dropdown menus for filtering: "Nastavna godina" (Academic year), "Semestar" (Semester), "Tip predmeta" (Subject type), and "Smjer/Modul" (Direction/Module). Below these filters is a search bar with a magnifying glass icon, a "Go" button, and an "Actions" dropdown menu. At the bottom of the panel, the text "No data found." is displayed.

Slika 4. Nastavni plan

3. Pretraživanje registra

Registar studijskih programa pretražuje se odabirom željenih vrijednosti na poljima unutar „Kriterija pretraživanja“ i klikom na dugme „Pretraživanje po zadanom kriteriju“. Mogući kriteriji za pretraživanje su: akademska godina, fakultet, znanstveno područje, vrsta studija, te ciklus studiranja. Ukoliko neki fakultet ima dislocirana mjesta izvođenja nastave ista se mogu koristiti kao dodatni kriteriji pretraživanja. Akademska godina predstavlja godinu početka primjene akademskog plana i ne znači automatski da ako neki studijski program nije prikazan u određenoj akademskoj godini da se isti ne izvodi nego je njegova primjena počela ranije u odnosu na posmatranu akademsku godinu.

Prilikom pretraživanja jedini obavezan parametar je akademska godina, dok ostali kriteriji to nisu, s tim što se u slučaju neizbora parametara po ostalim kriterijima podrazumijevaju najširi parametri (svi fakulteti, sva znanstvena područja, sve vrste studiranja i svi ciklusi studiranja). Klikom na „Pretraživanje po zadanom kriteriju“ u dijelu ekrana „Pregled studijskih programa“ dobijaju se rezultati pretraživanja. U rezultate pretraživanja uključeni su popis fakulteta te studijskih programa koji se izučavaju na tim fakultetima koji zadovoljavaju postavljene kriterije.


The screenshot displays a web interface for searching the register. It is divided into two main sections:

- Kriterij pretraživanja (Search Criteria):** This section contains several dropdown menus for selecting search parameters:
 - Academic year: 2011/2012
 - Faculty: -- Odaberite fakultet --
 - Dislocated teaching locations: -- Dislocirana mjesta izvođenja --
 - Scientific field: -- Odaberite znanstveno područje --
 - Study type: -- Odaberite vrstu studija --
 - Study cycle: -- Odaberite ciklus studiranja --
- Pregled studijskih programa (Study Program Overview):** This section features two buttons, "Skupi sve" (Collapse all) and "Raširi sve" (Expand all), and a list of faculties under the heading "Univerzitet u Tuzli":
 - Akademija dramskih umjetnosti
 - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 - Ekonomski fakultet
 - Fakultet elektrotehnike
 - Fakultet za tjelesni odgoj i sport
 - Farmaceutski fakultet
 - Filozofski fakultet
 - Mašinski fakultet
 - Medicinski fakultet
 - Pravni fakultet
 - Prirodno-matematički fakultet
 - Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
 - Tehnološki fakultet

Slika 5. Pretraživanje registra

Na slici 5. je prikazan primjer pretraživanja registra za akademsku godinu (2011/2012). U području „Pregled studijskih programa“ su prikazani svi fakulteti koji postoje na Univerzitetu u Tuzli a pored fakulteta na kojima je te godine počeo da se primjenjuje najmanje jedan novi nastavni plan za

određeni studijski program prikazana je strelica. Za ostale fakultete znači da na istima te godine nije započeo da se primjenjuje nijedan novi nastavni plan.



Slika 6. Stablo studijskih programa

Klikom na strelicu pored fakulteta dobija se prikaz studijskih programa na istom uz uvažavanje prethodno postavljenih kriterija (primjer na Slici 6.). Pomoću dugmeta „Raširi sve“ može se dobiti prikaz za sve fakultete.

Prelaskom mišem preko naziva fakulteta (organizacione jedinice) dobija se obavijest da se klikom na naziv fakulteta mogu dobiti detaljni podaci o istom.

Nakon klika na naziv organizacione jedinice dobiće se detaljan prikaz (Slika 7.) odabranog sa slijedećim podacima:

1. Kontakt podaci (naziv, adresa, telefon, faks, e-mail...)
2. Google mapa sa prikazom lokacija dislociranih središta izvođenja nastave
3. Lista dislociranih mjesta izvođenja studija
4. Podaci o akreditacijama koje fakultet posjeduje
5. Korisni linkovi
6. Katedre

RSP – Uputstvo za korištenje

Detalji organizacijske jedinice Odustani

Naziv * Farmaceutski fakultet

Nadređena struktura Univerzitet u Tuzli

Adresa Univerzitetska br. 8

PTT 75000

Mjesto Tuzla

Web www.farmacy.untz.ba

Mail

Fax ++387 (0) 35 320 991

Telefon ++387 (0) 35 320 990

Dislocirana mjesta izvođenja studija
no data found

Akreditacije organizacijske jedinice
no data found

Korisni linkovi
no data found

Katedre
no data found

Google map dislociranih mjesta izvođenja studijskih programa

Slika 7. Detalji o fakultetu

Slično, klikom na određeni studijski program mogu se dobiti detalji o istom, kao na Slici 8. Na desnoj strani prikazan je Nastavni plan sa podacima:

1. naziv predmeta,
2. smjer/usmjerenje na kojem se predmet izvodi
3. nastavnik-nosioc predmeta
4. studijska godina i semestar u kojima se predmet izvodi
5. broj ECTS bodova koje predmet nosi
6. tip predmeta (obavezni, izborni)
7. fond sati predavanja (P), auditornih vježbi (A), laboratorijskih/praktičnih vježbi (L) ili nekoj drugoj vrsti nastave na predmetu

Kriterij pretraživanja Pretraživanje po zadanom kriteriju

2012/2013

-- Odaberite fakultet --

-- Dislocirana mjesta izvođenja --

-- Odaberite znanstveno područje --

-- Odaberite vrstu studija --

-- Odaberite ciklus studiranja --

Pregled studijskih programa

Skupi sve Raširi sve Detalji studijskog programa

Univerzitet u Tuzli

- ▶ Akademija dramskih umjetnosti
 - ▶ Gluma - Pni ciklus
- ▶ Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
- ▶ Ekonomski fakultet
- ▶ Fakultet elektrotehnike
- ▶ Fakultet za tjelesni odgoj i sport
- ▶ Farmaceutski fakultet
- ▶ Filozofski fakultet
- ▶ Mašinski fakultet
- ▶ Medicinski fakultet
- ▶ Pravni fakultet
- ▶ Prirodno-matematički fakultet
- ▶ Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
- ▶ Tehnološki fakultet

Nastavni plan

-- Nastavna godina -- -- Semestar -- -- Tip predmeta -- -- Smjer/Modul --

Q Go Actions

Šifra	Naziv predmeta	Smjer	Nastavnik nositelj	Godina	Semestar	ECTS	Tip	Nastava
002001A1-12	Gluma I	-	Prof. Vlado Kerošević	1	1	11	Obvezni	P5 A5 L0
002002A1-12	Scenski govor I	-	Prof. Vlado Kerošević	1	1	5	Obvezni	P2 A2 L0
002003A1-12	Tehnika glasa I	-	Prof. Leila Teskeredžić	1	1	4	Obvezni	P1 A2 L0
002004A1-12	Scenski pokret I	-	Prof. Baisa Bakin	1	1	4	Obvezni	P2 A1 L0
002005A1-12	Sociologija umjetnosti I	-	Dr. sc. Srđan Vukadinović	1	1	2	Obvezni	P2 A0 L0
002006A1-12	Svjetsko pozorište i drama I	-	Dr. sc. Muhamed Džellinović	1	1	2	Obvezni	P2 A0 L0
002007A1-12	Tjelesni i zdravstveni odgoj I	-		1	1	0	Obvezni	P0 A0 L2
002015B1-12	Scenske umjetničke vještine I	-	Prof. Baisa Bakin	1	1	2	Izborni	P1 A1 L0
002016B1-12	Historija umjetnosti I	-		1	1	2	Izborni	P2 A0 L0
002017B1-12	Sviranje I	-		1	1	2	Izborni	P1 A1 L0
002008A1-12	Gluma II	-	Prof. Vlado Kerošević	1	2	11	Obvezni	P5 A5 L0
002009A1-12	Scenski govor II	-	Prof. Vlado Kerošević	1	2	5	Obvezni	P2 A2 L0
002010A1-12	Tehnika glasa II	-	Prof. Leila Teskeredžić	1	2	4	Obvezni	P1 A2 L0
002011A1-12	Scenski pokret II	-	Prof. Baisa Bakin	1	2	4	Obvezni	P2 A1 L0
002012A1-12	Sociologija umjetnosti II	-	Dr. sc. Srđan Vukadinović	1	2	2	Obvezni	P2 A0 L0

Rows 1 - 15

Slika 8. Nastavni plan studijskog programa

Klikom na naziv studijskog programa u gornjem desnom uglu područja „Pregled studijskih programa“ pojavljuje se dugme „Detalji studijskog programa“. Klikom na ovo dugme otvara se nova stranica sa više informacija o odabranom studijskom programu, primjer na Slici 9.

Edit Studija		Odustani		Smjerovi na studijskom programu	
Organizacijska jedinica *	Fakultet elektrotehnike			Automatika i robotika	
Šifra *	FE089			Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)	
Kratica *	ER			Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)	
Naziv *	Elektrotehnika i računarstvo			Računarstvo i informatika	
Znanstveno područje *	Inženjering i tehnologija			Telekomunikacije	
Način izvedbe *	Redovni studij			Akreditacije studijskog programa	
Trajanje u semestrima *	8			no data found	
N-predmetni studij *	Jednopedmetni studij				
Razina studija *	Prvi ciklus				
Vrsta studija *	Univerzitetski studij				
Završni rad *	Završni rad				
Akademski stupanj *	Bachelor				
Stručni akademski naziv *	Bachelor inženjer elektrotehnike				
ECTS *	240				
Semestara do usmjerenja	0				

Slika 9. Detalji studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo na Fakultetu elektrotehnike

Neke od dodatnih informacija o studijskom programu koje korisnik dobija na uvid su:

1. Organizaciona jedinica, odnosno fakultet na kojem je studijski program organizovan
2. Znanstveno područje kojem studijski program pripada
3. Način izvedbe (redovni, vanredni, studij na daljinu ...)
4. Trajanje u semestrima
5. Razina (ciklus) studija
6. Akademski stupanj koji se dobija završetkom studija
7. Stručni akademski naziv
8. Broj ECTS bodova
9. Smjerovi/moduli na studijskom programu
10. Akreditacije studijskog programa

Prikazani nastavni plan na Slici 8. može se dodatno pretraživati, odnosno filtrirati prikaz postavljanjem kriterija u poljima iznad popisa predmeta – Nastavna godina, Semestar, Tip predmeta, Smjer/Modul ili pretraživanjem unošenjem određenog termina u za to predviđeno polje ili odabirom određene akcije u polju Akcija.

Slika 10. Parametri za pretraživanje nastavnog plana

Kod pregleda nastavnog plana postoji mogućnost pregleda dodatnih podataka o predmetu i o profesoru koji je nosioc tog predmeta.

Klikom na naziv predmeta otvara se stranica sa nastavnim programom iz tog predmeta (Slika 11).



Slika 11. Detalji nastavnog programa određenog predmeta

Detalji o predmetu su:

1. Opis predavanja
2. Način izvedbe predmeta
3. Literatura
4. Ishodi učenja i kompetencije
5. Način polaganja
6. Izvođači

Klikom na ime i prezime profesora u nastavnom planu otvara se stranica sa njegovim CV podacima:

1. Osnovni podaci o osobi
2. Vještine
3. Kontakt podaci
4. Radno iskustvo
5. Obrazovanje i osposobljavanje
6. Poznavanje jezika
7. Dodatne informacije